



ADI (Analog Devices, Inc.)

LTC5593IUH#PBF

Karolo ea Karolo:

LTC5593IUH#PBF

Moetsi / Mochini:

ADI (Analog Devices, Inc.)

Tlhaloso ea Sehlahisoa

IC MIXR 2.3-4.5GHZ DWNCONV 24QFN

Datasheets:


[LTC5593IUH#PBF.pdf](#)

Boemo ba RoHS


 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Sekepe se Tsoang ho

Hong Kong

Tsela ea Shipment


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOPO EA HO

QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.













Litlhaloso tsa LTC5593IUH#PBF

KAROLO EA KAROLO	LTC5593IUH#PBF
MOETSI	ADI (Analog Devices, Inc.)
TLHALOSO	IC MIXR 2.3-4.5GHZ DWNCONV 24QFN
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	 LTC5593IUH#PBF.pdf
TŠEBELISO EA VOLTAGE	3.1 V ~ 5.3 V
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	24-QFN (5x5)
SEHLOOHO	-
LITŠOANELEHO TSA BOBELI	Down Converter
RF TYPE	LTE, WiMax
PACKAGING	Tube
PACKAGE / CASE	24-WQFN Exposed Pad
MABITSO A MANG	LTC5593IUHPBF
NUMBER OF MIXERS	2
SETŠOANTŠO SA LERATA	12dB
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	1 (Unlimited)
NAKO EA MOETA-PELE E TLOAELEHILENG	12 Weeks
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FUMANA	7dB
HANGATA	2.3GHz ~ 4.5GHz
TLHALOSO E QAQILENG	RF Mixer IC LTE, WiMax Down Converter 2.3GHz ~ 4.5GHz 24-QFN (5x5)
HONA JOALE - SUPPLY	396mA
BASE PART NUMBER	LTC5593

Metsu e amanang

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC5593IUH#PBF	Morekisi oa LTC5593IUH#PBF	Mofani oa LTC5593IUH#PBF
Theko ea LTC5593IUH#PBF	LTC5593IUH#PBF Litšoantšo	Setšoantšo sa LTC5593IUH#PBF
Datasheet ea PDF ea LTC5593IUH#PBF	LTC5593IUH#PBF Download Datasheet	Datasheet ea LTC5593IUH#PBF
LTC5593IUH#PBF Stock	Reka LTC5593IUH#PBF	Reka ADI (Analog Devices, Inc.) LTC5593IUH#PBF
ADI (Analog Devices, Inc.) LTC5593IUH#PBF	Mofani oa ADI (Analog Devices, Inc.)	Morekisi oa ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) LTC5593IUH#PBF	AD LTC5593IUH#PBF	ADI (Analog Devices, Inc.) LTC5593IUH#PBF
Analog Devices Inc. LTC5593IUH#PBF	Analog Devices, Inc. LTC5593IUH#PBF	

Lihlahisoa tse amanang

 <p>LTC5591IUH#TRPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXER 1.3-2.3GHZ 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LTC5591IUH#PBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXER 1.3-2.3GHZ 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 24 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LTC5592IUH#PBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXR 1.6-2.7GHZ DWNCONV 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 186 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LTC5593IUH#TRPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXR 2.3-4.5GHZ DWNCONV 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LTC5596HDC#TRMPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF DETECT 100MHZ-40GHZ 8DFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LTC5594IUH#TRPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: RF DEMOD IC 300MHZ-9GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LTC5592IUH#TRPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXR 1.6-2.7GHZ DWNCONV 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LTC5596HDC Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF DETECT 100MHZ-40GHZ 8DFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LTC5590IUH#PBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXER 600MHZ-1.7GHZ 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 201 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LTC5596HDC#TRPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF DETECT 100MHZ-40GHZ 8DFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LTC5590IUH#TRPBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC MIXER 600MHZ-1.7GHZ 24QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LTC5594IUH#PBF Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: RF DEMOD IC 300MHZ-9GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 91 pcs</p> <p>RFQ</p>